



PODNOŠILAC ZAHTJEVA		E-UPR - IB	 Republika Srpska GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU	
NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA				
JIB			PRIJEMNI ŠTAMBIJ	
ADRESA				
OVLAŠTENO LICE				
TELEFON				
E-MAIL			GP MP 7.1.1.15. 9	

PREDMET	ANEKS A- APLIKACIONI OBRAZAC- PRIJAVA
	ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KROZ JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA	<p>① popunjene aplikacione forme (aneks A i aneks B);</p> <p>② ponuda/e za nabavku nove proizvodne opreme, mašine i/ili alata;</p> <p>③ kopija rješenja o registraciji preduzetnika ili privrednog društva u kojoj je jasno vidljiva pretežna djelatnost (ukoliko na Rješenju ne piše pretežna djelatnost dostaviti neki drugi zvanični dokument institucije kojom se može potkrijepiti pretežna djelatnost;</p> <p>④ kopija potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB);</p> <p>⑤ kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinствeni registar obveznika indirektnih poreza (ukoliko je upisan u Registar);</p> <p>⑥ kopija godišnjeg bilansa poslovanja za prethodnu godinu (u kojoj su vidljivi finansijski pokazatelji za 2017. i 2018. godinu – prosječan broj zaposlenih, ukupan prihod, neto dobit i prihod od izvoza);</p> <p>⑦ potpisana izjava ovlaštenog lica, ovjerena pečatom firme: <ul style="list-style-type: none"> - o broju zaposlenih u trenutku podnošenja prijave, - o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa i drugih i dr.), - da je korisnik likvidan u trenutku podnošenja prijave, - da u posljednje tri godine nije dobio sredstva od Grada Prijedora po istoj vrsti podsticaja; </p> <p>⑧ potpisana izjava ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama;</p>

Prijave se podnose do 30.08.2019. godine.

Prijavlivanje po javnom pozivu je oslobođeno plaćanje administrativne takse

prostor za gradsku administrativnu taksu

Potpis podnosioca prijave

Prijedor, _____ godine

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА		Е-УПР - ИБ	 Република Српска ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ	
НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРАВНОГ ЛИЦА				
ЈИБ			ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ	
АДРЕСА				
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ				
ТЕЛЕФОН				
Е-МАИЛ				

ПРЕДМЕТ	АНЕКС А- АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ- ПРИЈАВА	
	ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МСП	
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	<p>① попуњене апликационе форме (анекс А и анекс Б);</p> <p>② понуда/е за набавку нове производне опреме, машине и/или алата;</p> <p>③ копија рјешења о регистрацији предузетника или привредног друштва у којој је јасно видљива претежна дјелатност (уколико на Рјешењу не пише претежна дјелатност доставити неки други званични документ институције којом се може поткријепити претежна дјелатност;</p> <p>④ копија потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);</p> <p>⑤ копија Увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза (уколико је уписан у Регистар);</p> <p>⑥ копија годишњег биланса пословања за претходну годину (у којој су видљиви финансијски показатељи за 2017. и 2018. годину – просјечан број запослених, укупан приход, нето добит и приход од извоза);</p> <p>⑦ потписана изјава овлаштеног лица, овјерена печатом фирме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о броју запослених у тренутку подношења пријаве, - о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и доприноса и других и др.), - да је корисник ликвидан у тренутку подношења пријаве, - да у последње три године није добијао подстицајна средства од Града Приједора по истој врсти подстицаја; <p>⑧ потписана изјава овлаштеног лица о непостојању сукоба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама;</p>	

Пријаве се подносе до 30.08.2019. године.

Пријављивање по јавном позиву је ослобођено плаћање административне таксе.

простор за градску административну таксу

Потпис подносиоца пријаве

Приједор, _____ године